

The screenshot shows a presentation slide titled 'RAČUNOVODSTVO' in large white letters. To the left of the title is a vertical menu bar with several options: 'RAČUNOVODSTVO OSNOVNE STUDIJE', 'RAČUNOVODSTVO STUDIJE MENADŽMENTA', 'UPRavljačko RAČUNOVODSTVO', 'RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA', and 'IZBORNi PREĐMETI'. At the top right of the slide are three icons: a person, a globe, and a house, followed by the text 'Predavači', 'Linkovi', and 'Home'. The background of the slide features a close-up image of a keyboard and some banknotes.

IV PREDAVANJE

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE

Prof. dr Ana Lalević-Filipović

STALNA (FIKSNA) IMOVINA

POJAM	KARAKTERISTIKE
<ul style="list-style-type: none"> ○ Materijalna, nematerijalna, finansijska sredstva...koja su trajno vezana za poslovanje preduzeća (..duže se koriste). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIJEK TRAJANJA DUŽI OD GODINU DANA ($V_t > 1$); 2. SLUŽE U VIŠE CIKLUSA REPRODUKCIJE ($K_o < 1$); 3. ZADRŽAVAJU SVOJ PRVOBITNI FIZIČKI OBLIK; 4. NABAVLJENA DA SE KORISTE U POSLOVANJU; 5. NE SLUŽE ZA PONOVNU PRODAJU KUPCIMA; 6. NE ULAZE NEPOSREDNO U SUPSTANCU NOVIH UČINAKA; 7. POSREDSTVOM AMORTIZACIJE PRENOSE SRAZMJERNI DIO SVOJE VRIJEDNOSTI

Primjer:*Koje stavke u bilansu stanja mogu biti klasifikovane, priznate i evidentirane kao **stalna sredstva**:*

- a) *Auto koji je nabavljen zbog obavljanja procesa proizvodnje;* →
 - 1) Može biti klasifikovano;
 - 2) evidentira na računu osnovno sredstvo u funkciji;
 - 3) u vlasništvu je firme, postoji vrijednost auta i služi za obavljanje poslovanja u dužem vremenskom periodu

- a) *Stan koji se namjerava prodati;* →
 - 1) Ne može biti klasifikovano jer ne služi za obavljanje dugoročne poslovne aktivnosti, već za prodaju

- a) *Gradevinski objekat koji se nalazi u izgradnji;* →
 - 1) Može biti klasifikovano;
 - 2) Evidentira se na računu Investicija u toku, (dakle priznaje se kao stalno sredstvo ali upravljani)

- a) *Mašina koja je korišćena u proizvodnji, ali je sada potpuno amortizovana* →
 - Evidentira se na potražnoj strani računa stalna imovina, (dakle riječ je o stalnoj stalnoj imovini koje se nalazi van funkcije)

0 STALNA (DUGOTRAJNA) IMOVINA

01 NEMATERIJALNA ulaganja

- Ulaganje u razvoj
- Koncesije, patenti, licence i sl.prava
- godwill,
- Ostala nematerijalna ulaganja,
- Nematerijalna ulaganja u pripremi,
- Avansi za nematerijalna ulaganja.


02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

- zemljište,
- Šume i višegodišnji zasadi,
- Gradevinski objekti,
- Postrojenja i oprema,
- Investicione nekretnine,
- Osnovno stado,
- Ostale nekretnine, postrojenja i oprema,
- Nekretnine, postrojenja...u pripremi..,
- Avansi za nekretnine....
- Ulaganja u tudim nekretninama...

03 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

- Učešća i kapitalu zavisnih pravnih lica,
- Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica,
- ...
- Dugoročni krediti u zemlji,
- HOV koje se drže do dospijeća,
- Ostali dugoročni finansijski plasmani
-

ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE



ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE



• NAPOMENA!

ORGANIZACIONO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE PODRAZUMIJEVA:

- *Dokumentacionu osnovu;*
 - *Poslovne knjige...;*
- *Računovodstveno informisanje menadžmenta preduzeća...*

CILJ KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA POSLOVNIH PROMJENA NA SI...

- ✓ *STVARANJE STO REALNIJE INFORMACIJE OSNOVE ZA OBRAČUN I ŠTO REALNIJE PRIKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE U BILASU STANJA PREDUZEĆA,*

DOKUMENTA KOJA SE JAVLJAJU U VEZI SA NABAVKOM I OSTALIM POSLOVNIM PROMJENAMA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

- Odluka organa upravljanja o nabavci osnovnog sredstva...
- Zapisnik o prijemu osnovnog sredstva;
- Faktura dobavljača ili obračunska situacija izvođača radova;
- Zapisnici u vezi sa otuđenjem stalne imovine...itd.

ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA O NABAVCI OSNOVNOG SREDSTVA

- *Nabavka osnovnih sredstava povlači sa sobom značajan iznos finansijskih sredstava, te ona mora biti utemeljena na odluci organa upravljanja u čijoj je nadležnosti donošenje investicione odluke;*
- *Precizira se:*
 - *Potrebna količina;*
 - *Način finansiranja...*
 - *Komisija koja će vršiti prijem sredstva...*

ZAPISNIK O PRIJEMU OSNOVNIH SREDSTAVA

- *Kada osnovno sredstvo koje je kupljeno na osnovu prethodne odluke organa upravljanja...dođe u preduzeće, tada unaprijed utvrđena Komisija za prijem vrši prijem i sastavlja komisiski Zapisnik o prijemu...*
 - Navedeni Zapisnik sadrži:
 - Vrstu, količinu i stanje primljenog osnovnog sredstva;
 - Eventualne primjedbe u pogledu kvaliteta ili količine prispjelog sredstva;

FAKTURA ZA OSNOVNO SREDSTVO

- **Knjigovodstveni dokument koji govorи o visini obaveze prema dobavljaču**
- Sačinjava je:
 - **FV=Q*fe-vrijednost sklopljenog ugovora sa dobavljačem,**
 - **ZTN-(carina, špedicija, transport, utovar, istovar, montaža, sanitarni pregled, osiguranje, itd.)**
 - **Vrijeme i način plaćanja..**
- **a) franko magacin dobavljača** - znači da je momentom predaje sredstva odgovornost za sa dobavljača prešla na kupca tako da ono putuje na račun i rizik kupca. (**franko željeznička stanica, franko brod..**)
- **b) "franko magacin kupca"**, znači da dobavljač ima obavezu da direktno izvrši isporuku u magacin kupca, tako da ZTN padaju na teret dobavljača. (**FOB...**)

Faktura br. _____		200			
Na adresu postali smo Vam na Vašu adresu niže navedenu robu Istovarna stanica _____ Način otpreme _____ Plaćanje _____					
Broj artikla	O P I S	Količina	Jed. mptre	C U E N A EURO	I Z N O S EURO

Fakturisao, Director,

Kontrolisao

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana po priemu robe.
Za sve sporove nadležan je Privedni sud u mjestu isporučioce robe.

OBRAČUNSKA SITUACIJA


- **Knjigovodstveni dokument koji se sastavlja od strane izvođača radova i dostavlja se investitoru, na osnovu koga investitor dobija informaciju o vrijednosti izvršenih građevinskih radova.**
- **Može biti:**

- **Prva (druga..) privremena-knjig.dokument koji sadrži vrijednost izvršenih radova od momenta započinjanja izgradnje do momenta dostavljanja navedenog dokumenta investitoru;**
- **Konačna situacija-knjig.dokument koji se sastavlja na kraju završetka građevinskih radova!**

• **NAPOMENA!**

UVIJEK GLASE NA **BRUTO IZNOS**,
ALI SE U **KNJIGOVODSTVU**
EVIDENTIRAJU U **NETO IZNOSU**

- **Primjer:**
 - Primili smo I obračunsku situaciju od izvođača radova na iznos 500€ (napomena: zbog jednostavnosti isključili smo PDV)
 - **U našem knjigovodstvu evidentiramo iznos od 500€.**
 - Primili smo II obračunsku situaciju na iznos od 800€.
 - **U našem knjigovodstvu evidentiramo iznos od 300€.** (napomena: 800-500);
 - Primili smo konačnu obračunsku situaciju na iznos od 1200€.
 - **U knjigovodstvu evidentiramo 400€.**



ZAPISNICI O OSTALIM PROMJENAMA NA OSNOVnim SREDSTVIMA

- **Zapisnik o predlogu za rashodovanje**
 - Iz određenih razloga (tehničke dotrajalosti, ekonomiske neisplativosti..) javlja se potreba za rashodovanjem osnovnog sredstva. Za sprovodenje ovog postupka neophodno je:
 - Komisija za rashodovanje da predlog organu upravljanja preduzeća na osnovu čega navedeni organ donosi odluku o rashodovanju.

KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA OSNOVNIH SREDSTAVA

GLAVNA KNJIGA

○ SINTETIČKA EVIDENCIJA

- vrijednosno iskazivanje ukupnog stanja i prometa na jednom zbirnom računu-Stalna imovina-

Stalna imovina

+ -

ANALITIČKA EVIDENCIJA

✓ ANALITIČKE KARTICE OSNOVNIH SREDSTAVA:

- ✓ Za svaku stvar iz osnovnih sredstava otvara se posebna kartica.
- ✓ Na prednjoj strani kartice upisuju se osnovni podaci o osnovnom sredstvu a na posledini kartice knjiže se stanje i primjene u vrijednosti osnovnog sredstva.


✓ KNJIGA INVENTARA:

- ✓ Obavezan oblik evidencije

- ✓ Sadrži najčešće sljedeće kolone:

1. Inventarni broj;
2. Nomenklaturni broj;
3. Naziv osnovnog sredstva sa bližim oznakama;
4. Dobavljač i njegovo sjedište;
5. Broj i datum dokumenta o prijemu osnovnog sredstva;
6. Vrijek trajanja osnovnog sredstva.....
7.

RAČUNOVODSTVENA PITANJA?



ŠTA SAČINJAVA NABAVNU VRIJEDNOST STALNE IMOVINE?

Utvrđivanje nabavne vrijednosti stalnog sredstva:

Klasa 0 STALNA IMOVINA

FAKTURNA VRIJEDNOST

$$(fc * Q)$$

+

ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE

- utovar
- montaža
- osiguranje
- prevoz;
- istovar...


$$\Sigma \text{ Nabavna vrijednost}$$

PRIMJER:


Nabavili smo opremu za 10.000 € (FV=9.500; ZTN=500). U toku 2014.godine oprema je amortizovana za vrijednost od 1.000€.

NAPOMENA!

Zbog osobine opreme (da postepeno gubi vrijednost), navedeni korektivni račun ispravlja vrijednost stanja na rn oprema i "govori" da njena zapravo vrijednost NIJE 10.000 €, nego 9.000€ (10.000-1.000). (To je sadašnja vrijednost ili knjigovodstvena)



KLASIFIKACIJA STALNE IMOVINE



NEMATERIJALNA ULAGANJA (GRUPA 01)

NEMATERIJALNA ULAGANJA (GRUPA 01)

POJAM I KARAKTERISTIKE

- bez fizičke supstance i nije tekuća;**
- Finansijski rezultat postojanja *nije uslovjen fizičkim svojstvima i aktivnostima*, već je uslovjen **stečenim pravom** iz dugoročnog ulaganja;
- MRS 38:**
 - ◊ *se jasno može identifikovati i razlikovati*
 - ◊ *mora biti kontrolisano od strane posl.subjekta*
 - ◊ *buduće ekonomski koristi pricicati u posl.subj.*
 - ◊ *bude pouzdano merljiv.*
- Ukoliko ima **neograničeni vijek upotrebe-NE AMORTIZUJE SE**, nego se testira obezvređenje!
- Ukoliko ima ograničeni vijek upotrebe-**AMORTIZUJE SE!**

KLASIFIKACIJA

- **Obuhvata:**
 - **011 Licencu:** pravo korišćenja patenta;
 - **011 Franšizu-**Pravo koje se stiče kada jedan poslovni subjekt od drugog poslovnog subjekta dobija pravo da prodaje određene proizvode ili pruža usluge uz korišćenje znaka, organizacije i tehnologije pružanja usluga;
 - **011 Patent:** ekskluzivno pravo u eksploataciji koje se zakonom daje u određenom trajanju pronalazaču nekog proizvoda ili postupka pogodnog za industrijsku proizvodnju
 - **012 -Goodwill;**
 - **1290-Ostala nematerijalna ulaganja (koncesija, softver za računovodstvo, trgovacka marka...)**

GOODWILL (SINTETIČKI KONTO 012)

POJAM

- označava nevidljivu vrijednost kompanije koja se procjenjuje na osnovu njenog ugleda i poslovanja na tržištu.
- sa računovodstvenog aspekta, kada kupac prilikom kupovine preduzeća plati više nego što iznosi fer vrijednost sredstava tog preduzeća da su se oni kupovali pojedinačno.
- Ne amortizuje se , već se za njega vrši test umanjenja vrijednosti (obezvređenja) najmanje jednom godišnje ili češće!

Primjer...

- Spajaju se dva preduzeća: A (sticalac) i B (stečeno preduzeće);
- Ugovorom o spajanju uz pripajanje utvrđeno je da preduzeće A treba da izda vlasnicima preduzeća B udjeli u iznosu od 50.000€ (trošak sticanja). Na ovaj način vlasnici preduzeća B, postaju svlasnici preduzeća A u odgovarajućoj srazmjeri.
- Procjenom fer vrijednosti prepoznatljivih sredstava i obaveza preduzeća B utvrđene su sljedeće vrijednosti:

GOODWILL=TROŠAK STICANJA-NETO IMOVINA>0

		50.000-30.000=20.000€
AKTIVA	PASIVA	
IMOVINA 100.000	OBAVEZE 70.000	
GOODWILL 20.000	KAPITAL 50.000	

1. Imovina	100.000
2. Obaveze	70.000
Neto imovina (1-2)	30.000

MATERIJALNA STALNA IMOVINA (GRUPA 02)

MATERIJALNA STALNA IMOVINA

-NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA
SREDSTVA- (**GRUPA 02**)

- **MRS 16** -materijalna sredstva koja:
 - “*preuzeće drži radi upotrebe u proizvodnji ili ponudi robe ili usluga, radi iznajmljivanja drugima, ili u administrativne surhe;*
 - *Za koje se očekuje da će se koristiti u dužem vremenskom periodu”*



KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE VRIJEDNOSNIH PROMJENA NA STALNOJ IMOVINI

PRIBAVLJANJE S.I.....


OTUĐENJE S.I...

- **Kupovina:**
 - **NOVIH**
 - *Odmah da se stave u upotrebu;*
 - *Potrebne su dodatne intervencije.*
 - **POLOVNIIH (KORIŠĆENIH)**
 - *Finansiranje*
 - *Preuzimanje otplate preostalog iznosa kredita*
- **Izgradnja:**
 - *U sopstvenoj režiji;*
 - *Angažovanjem izvodača radova...*

- **Rashodovanje:**
 - *U cjelini je otpisano:*
 - *Ne javlja se LO,*
 - *Javlja se LO.*
 - *Nije u cjelini otpisano:*
 - *Ne javlja se LO,*
 - *Javlja se LO.*

- **Prodaja:**
 - *PC=SV;*
 - *PC<SV;*
 - *PC>SV*

RAČUNOVODSTVENA PITANJA U DIJELU NABAVKE?



KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA
-NOVIH
-POLOVNIH

KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA

PITANJA????

BITNO!!!!

- *Da li se kupuje novo ili korišćeno osnovno sredstvo?*
- *Da li je sredstvo odmah moguće staviti u funkciju ili je potrebno izvršiti dodatne aktivnosti...?*
- *Način finansiranja?*


- **I faza: kupovina i prijem materijalnih vrijednosti;**
- **II faza: isplata obaveza prema dobavljačima**

KUPOVINA NOVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

- NIJESU POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE -


- ❖ knjigovodstveno obuhvatanje:
- 1) *zaduživanjem za određeni iznos NV računa - Osnovno sredstvo i za obračunati PDV, mn-Ulazni PDV; odobravanjem računa npr. Dobavljač za NV+PDV;*
- 2) *isplata obaveze prema dobavljaču: odobravanjem rn-Dobavljač i zaduženjem rn-blagajna/tekući račun ili dugoročni kredit.*

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



NAPOMENA!!!

Utvrđivanje nabavne vrednosti novog stalnog sredstva kod koga su potrebne intervencije da bi bilo pušteno u upotrebu:



- 1) Po fakturi br.1 kupili smo opremu za 8.000€, pri čemu se PDV obračunava po stopi 19%. Mašinu je potrebno dopremiti i montirati!

- 2) Po fakturi autoprevoznika br.3 troškovi dopreme su 500€. PDV se obračunava po stopi 19%.

- 3) Od preduzeća „X“ smo dobili fakturu br.43 za troškove montaže u iznosu od 1.000€. PDV se obračunava po stopi od 19%. **Sredstvo je stavljen u funkciju!**

- 4) Isplatili smo obavezu prema dobavljaču sa tekućeg računa.

PRIMJER 1: KUPOVINA NOVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

- POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE -

Da bi se knjižila bilo koja ekonomska promjena u narednoj fazi, neophodno je da priimo knjigovodstveni dokument-fakturu koji će nam potvrditi da je sredstvo montirano, transportovano...

Dobavljač	Investicije u toku		Osnovno sredstvo
4) 11.305	9.520(1) 595 (2) 1190 (3)	1) 8000 2) 500 3) 1000	9.500(3a) 9.500 (3a)
			Ulažni PDV
		1) 1520 2) 95 3) 190	
			Tекуći račun... 11.305(4)

KUPOVINA KORIŠĆENIH OSNOVNIH SREDSTAVA

VRIJEDNOSTI I DILEME?

- ❑ **KUPOVNA (TRŽIŠNA) VRIJEDNOST;**
 - ❑ Odredena na tržištu pod uticajem ponude i tražnje;
- ❑ **SADAŠNJA (KNJIGOVODSTVENA)**
 - ❑ Sadržana u poslovnim knjigama.
- ❑ **Napomena:**
 - ❑ KV može biti **jednaka, manja ili veća od SV.**
- ❑ **Postavljaju se pitanje:**
 - ❑ **PO KOJOJ VRIJEDNOSTI NABAVLJENO POLOVNO SREDSTVO TREBA EVIDENTIRATI U POSLOVNIM KNJIGAMA KUPCA, TJ. ŠTA SE SMATRA NABAVNOM VRIJEDNOSĆU?**

PRIMJER...


- ❑ *Marta posjeduje mašinu čija je NV u momentu kupovine bila 12.000 €. Nakon 5 godina prodala je mašinu Kostu za 7.000€. (amortizovana vrijednost maštine je 6.000 €.)*
- ❑ *Napomena: Obje vrijednosti maštine su nabavne: jedna za Martu(12.000) i druga za kupca Kostu (7.000).*
- ❑ **PITANJE:** Šta uzeti kao nabavnu vrijednost za evidentiranje u knjigovodstvu Koste?
- ❑ **ODGOVOR:** Treba uzeti PRVOBITNU NV, a kupovnu (tržišnu) vrijednost treba smatrati SADAŠNJOM VRIJEDNOŠĆU.
- ❑ **ZAŠTO?**
 - ❑ *POŠTUJE SE BRUTO PRINCIPI PRINCIJ JASNOSTI, JER BI UZIMANJEM „druge“ NABAVNE VRIJEDNOSTI STEKLI UTISAK DA KOSTA NIJE KUPIO KORIŠĆENU MAŠINU NEGO NOVU(JER TADA U NJEGOVOM KNJIGOVODSTVU NE BI BILA ISKAZANA OTPISANA VRIJEDNOST)*

Ukoliko je:

- 1) NV sredstva kod prodavca **manja** od KV kod kupca ili;
- 2) NV prodavca **nepoznata**,

to se NV utvrđuje na osnovu KV i procjenjenog procenta preostalog Vt sredstva.


DA ZAKLJUČIMO:



KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KUPOVINE UPOTREBLJAVANOG OSNOVNOG SREDSTVA

- 1) odobravanjem računa - Dobavljač za visinu kupovne vrijednosti uvećane za obračunati PDV, za nabavnu vrijednost prema podacima iz knjigovodstvene evidencije bivšeg vlasnika, zadužuje se račun - Osnovno sredstvo, dok se odobrava korektivni račun - Ispravka vrijednosti osnovnog sredstva za visinu otpisane (amortizovane) vrijednosti, dobijene uvidom u dokumentaciju lica koje nam je prodalo korišćeno osnovno sredstvo; rn-Ulazni PDV se zadužuje za obračunati PDV (po stopi 19%)
- 2) isplata obaveze prema dobavljaču, u gotovu, sa tekućeg računa ili pak korišćenjem dugoročnih kreditnih izvora.

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



1) Po fakturi br.1 kupili smo opremu za 9.000€, a PDV se obračunava po stopi od 19%. Oprema je polovina. Njena prvobitna nabavna vrijednost je 20.000€, a amortizovano je u vrijednosti od 10.000€.

Napomena!
Na osnovu podataka
OV=10.000

Napomena!
SV=20.000-10.000=10.000,
a to je za 1.000€ više od
kupovne vrijednosti (9.000)

KUPOVINA POLOVNOG OSNOVNOG SREDSTVA SITUACIJA NPR. KV<SV

Dobavljač	OS	IVOS
10.710(1)	1) 20.000	11.000(1)
	Ulazni PDV	
	1) 1.710	

Napomena!
Korekcija!
IVOS+(SV-KV)=10.000 +
(10.000-9.000)=11.000

Napomena: (II način)
Po što smo naglasili da KV treba uzeti kao SV, to bi drugačiji postupak bio:
NV=20.000
OV=10.000
 $SV=10.000$ $KV=9.000$ (neto iznos (bez PDV))
 $\rightarrow IVOS=NV-KV=20.000-9.000=\mathbf{11.000}$

NAPOMENA!

- Prilikom kupovine polovnog osnovnog sredstva moguće je da se javе dvije situacije:
 - nabavke korišćenog osnovnog sredstva koje smo u mogućnosti *da odmah stavimo u upotrebu (kao što je pojašnjeno u prethodnom primjeru (PRIMJER 1))*
 - nabavke korišćenog osnovnog sredstva kod koga je potrebno *uraditi dodatne aktivnosti (montaža, transport i sl.) da bi se dovelo u stanje funkcionalne upotrebljivosti;*
 - *U navedenoj situaciji evidentiranje sve do aktiviranje se vrši na privremenom računu Investicije u toku....*

KUPOVINA KORIŠĆENIH OSNOVNIH SREDSTAVA UZ OBAVEZU VRAĆANJA PREOSTALOG DIJELA DUGOROČNOG KREDITA

Napomena:

Ukoliko je NV kod prodavca <KV kupca, NV će se dobiti na osnovu KV i procijenjenog % preostalog Vt sredstva.

Napomena:

slična je situacija ukoliko je NV prodavca nepoznata

- *Marta posjeduje mašinu čije je NV u momentu kupovine bila 12.000 €, a čiju je nabavku finansirala uzimanjem dugoročnog kredita na 10 godina. Nakon 5 godina je prodala mašinu Kosti za 7.000€.*
- *Napomena: Prodaja korišćene maštine za koji kredit još uvijek nije otplaćen*
- *Napomena: Visina kredita može biti ista, manja ili jednaka neotpisanoj vrijednosti sredstva ...*
- *Pitanje: Na koji način sprovesti knjiženje u knjigovodstvu Koste?*
- *Odgovor: Pošto je u pitanju kupovina korišćene maštine, treba zadržati prvobitnu NV, a KV treba smatrati sadašnjom vrijednošću maštine.*
- *Napomena: Kupovna vrijednost maštine, može da bude ista, manja ili jednaka iznosu vraćanja preostalog dijela dugoročnog kredita, tako da će se u toj situaciji formirati obaveza prema dobavljaču (ukoliko se otplata kredita djelimično pokriva KV)*

KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA OD INO-DOBAVLJAČA

1. Prema fakturi ino-dobavljača br. 2. kupljena je fotokopir mašina za 23.000€. Uvozna carina po carinskoj deklaraciji je 2.000 €, uz obračunati PDV po stopi od 19%. Na osnovu zapisnika komisije mašina je stavljen u upotrebu.

R. br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1)	Oprema PDV u primljenim fakturama Dobavljači u inostranstvu Obaveza prema državi - Po fakturi ino-dobavljača br. 2-	25.000 4.370	23.000 6.370

$$\text{Fv+carina}=23.000 \\ +2.000$$

$$\text{carina}=2000 \\ \text{Obrac.PV}=4.370 \\ (23.000*19\%)$$

- Ukoliko se vrši *kupovina* stalnog sredstva od *strane ino-dobavljača*, tada se nabavna vrijednost-NV formira: **FV** (iskazane u fakturi ino-dobavljača) + **ZTN** (koji predstavljaju troškove carinjenja).

NAPOMENA:

- Ono što je sa aspekta obračuna PDV-a bitno znati, pa samim tim i sa knjigovodstveno-obračunskog dijela, jeste da se PDV kao i carina u momentu carinjenja ne plaća ino-dobavljaču **već državi** čime se formira račun pasive-*Obaveza prema državi*.

IZGRADNJA SREDSTAVA ZA RAD (GRAĐEVINSKIH OBJEKATA)

KADA?

- Nedostajući oblik stalne imovine nije moguće u gotovom obliku naći na tržištu/ekonomski isplativije...;
- Bitno!!!**



SITUACIJE?

- I SITUACIJA:**
 - Izgradnja građevinskih objekata u sopstvenoj režiji
- II SITUACIJA:**
 - Izgradnja građevinskih objekata angažovanjem izvođača radova...
- Postupak:**
 - Seriozna analiza...investicioni elaborat...izbor izvođača radova...



**IZGRADNJA GRADEVINSKOG OBJEKTA
ANGAŽOVANJEM IZVODAČA RADOVA
(BITNE AKTIVNOSTI SA RAČUNOVODSTVENOG ASPEKTA)**

- ***izvodac
rada=dobavljač***



- ***Postupak:***

- ***1.ZAKLJUČIJE SE
UGOVOR;***
- ***2. ISPLATA
AVANSA!***

- ***AVANS-suma novca data
unaprijed!***
 - *Sa računovodstvenog aspekta, isplatu
avansa prati avansna ili privremena
fakturna.*
- ***Evidentira se na rn-Avansi za
osnovno sredstvo!***
 - ***Predstavlja potraživanje
investitora prema
dobavljaču!***
 - ***Napomena: rn aktive***
- ***3. DOSTAVLJANJE
OBRAČUNSKIH SITUACIJA,***
- ***4.ISPLATA OBAVEZE PREMA
DOBAVLJAČU***

KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1)	Dati avansi Tekući račun -po izvodu-	X	X
1a)	Ulagani PDV dati avansi - Po profakturi-	15,97% na X	15,97% na X

**BITNO!
Situacija: isplata avansa**

U skladu sa Zakonom o PDV-u, **isplaćeni iznos avansa** predstavlja **predmet oporezivanja** PDV. U avansima je sadržan PDV, pa se on mora isključiti iz iznosa avansa (koristi se preračunata stopa od 15,97%) i prikazati na računu Ulagani PDV, i na taj način označava poresku obavezu perioda u kojem je izvršeno plaćanje.

KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK...

BITNO!

Situacija: prijem obračunske situacije

Neophodno je izvršiti poništavanje (storniranje) predhodno evidentiranog PDV po osnovu privremene (avansne) fakture i knjiženje PDV po osnovu orginalne ulazne fakture

Prijem I obračunske situacije	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">2)</td><td style="padding: 2px;">Ulazni PDV Dati avansi - Stormiranje avansne prof-</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">15,97% na X (storno)</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2a)</td><td style="padding: 2px;">Investicije u toku Ulazni PDV Dobavljači - Za I obrač.situaciju-</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">X1 19%..na X1</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">X1+PDV</td></tr> </table>	2)	Ulazni PDV Dati avansi - Stormiranje avansne prof-	15,97% na X (storno)		2a)	Investicije u toku Ulazni PDV Dobavljači - Za I obrač.situaciju-	X1 19%..na X1	X1+PDV
2)	Ulazni PDV Dati avansi - Stormiranje avansne prof-	15,97% na X (storno)							
2a)	Investicije u toku Ulazni PDV Dobavljači - Za I obrač.situaciju-	X1 19%..na X1	X1+PDV						

KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK...

BITNO!

Situacija: prijem II obračunske situacije

Neophodno je izvršiti evidentiranje u neto iznos....



Prijem II obračunske situacije	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">2a)</td><td style="padding: 2px;">Investicije u toku Ulazni PDV Dobavljači - Za II obrač.situaciju-</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">neto iznos 19% ili 7% na neto iznos</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">neto+PDV</td></tr> </table>	2a)	Investicije u toku Ulazni PDV Dobavljači - Za II obrač.situaciju-	neto iznos 19% ili 7% na neto iznos	neto+PDV
2a)	Investicije u toku Ulazni PDV Dobavljači - Za II obrač.situaciju-	neto iznos 19% ili 7% na neto iznos	neto+PDV		

KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK

	R.br.	Naziv konta i opis	Iznos
Prijem konačne obračunke situacije	3)	Investicije u toku Ulagani PDV Dobavljači - Za konačnu obrač.situaciju-	Duguje neto 19% ili 7% na neto neto+PDV
Likvidacija avansa	4)	Dobavljači dati avansi tekući račun - Isplata dobavljaču	X X X
Stavljanje u upotrebu	5)	Stalno sredstvo Investicije u toku - Za os.sred. U upotrebe.-	X X
Isplata preostale obaveze	4)	Dobavljači dugor.kredit tekući račun - Isplata dobavljaču	X X X

PRIMJER

1) Pristupi smo izgradnji fabričke hale predu~~računske~~ vrijednosti 50.000€. Izgradnju finansiramo iz **ODOBRENOG DUGOROČNOG KREDITA**. Sklopljen je ugovor sa izvođačem građevinskih radova:

Tudi izvor finansiranja, tako da sva plaćanja (uključujući avans) vršimo iz ovog izvora!

2) Isplatili smo izvođaču radova 3.500€ na ime avansa.

Moramo da storniramo prethodno iskazani PDv jer je iskazan po osnovu avansne fakture da ne bi došlo do dupliranja.

Ovo je bruto iznos koji se isplaćuje dobavljaču (sadrži PDV), pa se PDV mora posebno iskazati primjenom preračunate stope (15,97% ili 6,54%), jer prema ZPDV isplaćeni avans predstavlja predmet oporezivanja

3) Izvođač rada nam dostavlja I privremenu situaciju na iznos od 4.500€ sa PDV

Pošto II priv.situacija glasi u BRUTO iznosu u knjigovodstvu se mora evidentirati u NETO (5.200-4.500=700 sa PDV-om)...na rn.Investicije u toku preba evidentirati 588,28 (700*15,97%)

4) Izvođač rada nam dostavlja konačnu (definitivnu) situaciju na iznos od 5.200€ sa PDV.

5) Objekat je stručna komisija predala u upotrebu!


6) Platili smo izvođaču rada po odbitku avansa.

OTUĐIVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA

-RASHODOVANJE

-PRODAJA..

**RAČUNOVODSTVENA PITANJA KOJA
NASTAJU OTUĐENJEM STALNE IMOVINE?**



RASHODOVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA

POJAM...

- ❖ prema **MRS 16** - Nekretnine, postrojenja i oprema, stoji "knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme treba isknjižiti:
 - 1) kod otudjenja, ili
 - 2) kada se od njihovog korišćenja ili otudjenja ne očekuju buduće ekonomski koristi".
- ❑ Rashodovanje označava isknjiženje (brisanje iz evidencije) tj. smanjenje stalne imovine.
- ❑ Odluka se donosi od strane organa upravljanja a na predlog Komisije za rashodovanje...

SITUACIJE?

- **RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE JE U CJELOSTI OTPISANO;**
 - Ne javlja se LO,
 - Javlja se LO.
- **RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO.**
 - Ne javlja se LO,
 - Javlja se LO.

RASHODOVANJE, PRODAJA...

Smanjuje se stalna imovina :

Klasa 0 STALNA IMOVINA

Rashodovanje, prodaja...
se evidentira na potražnoj
strani računa

NAPOMENA!

- sa aspekta obračuna PDV, ipak se mora voditi računa o sljedećem:
 - otpis osnovnih sredstva po osnovu njegove potpune amortizacije, kao i njegovo potpuno uništenje nije predmet oporezivanja PDV;
 - sredstva koja nijesu u potpunosti amortizovana, kao i sredstva koja su amortizovana mogu podleći nastanku obaveze obračuna PDV-a kao što su:
 - prodaja otpisanih-rashodovanih osnovnih sredstava podliježe oporezivanju PDV. Poreska osnovica je jednaka iznosu naknade koju obveznik prima ili treba da primi;
 - davanje bez naknade otpisanih (rashodovanih) osnovnih sredstva je predmet oporezivanja, ukoliko je obveznik PDV-a pri njihovoj nabavci ostvario pravo na odbitak ulaznog PDV-a;
 - uništavanje otpisanih (rashodovanih) sredstava koja nijesu u potpunosti amortizovana podliježe oporezivanju, ukoliko je poreski obveznik PDV-a pri nabavci ostvario pravo na odbitak ulaznog PDV-a. Poreska osnovica je u tom slučaju neotpisana vrijednost sredstva u stanju prije uništenja, odnosno procijenjena vrijednost tog ili takvog sredstva.

I SITUACIJA!

Ne nastaju opaci i ne mijenja se vrijednost imovine preuzeća...

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za iznos osnovnog sredstva koje je u cijelosti rashodovano tereti se račun - Isprawka vrijednosti odnosnog sredstva uz istovremeno odobravanje računa - Osnovno sredstvo.

II SITUACIJA!

nastaju opaci...

Prvi knjigovodstveni stav se vrši kao pod 1), dok bi se drugi obuhvatao:


2) Zaduženjem računa-Otpaci osnovnog sredstva i odobravanjem za isti znos računa- Ostali prihodi...

RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE JE U CJELOSTI

OTPISANO

NV=OV, SV=0


Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U
CJELOSTI OTPISANO
NV≠OV, SV>0
(I SITUACIJA: NE POSTOJI LIKVIDACIONI OSTATAK)**

- **Neotpisana vrijednost (SV) osnovnog sredstva je gubitak i nadokaduje se iz prihoda.**

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:




Knjigovodstveno obuhvatanje se vrši:

- 1) NV osnovnog sredstva bi se knjižila u korist računa - Osnovno sredstvo, dok bi se na teret računa - IVOS evidentirala otpisana (amortizovana) vrijednost osnovnog sredstva. Razlika između NV i OV je neotpisana vrijednost prijevremeno rashodovanog sredstva i evidentira se na računu Ostali rashodi (uvećan za vrijednost obračunatog PDV na navedenu razliku). Odobrava se nn Izlazni PDV za visinu obračunatog PDV (19% na SV)

**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U
CJELOSTI OTPISANO
NV≠OV, SV>0
(I SITUACIJA: NE POSTOJI LIKVIDACIONI OSTATAK)**

- Uprava preduzeća „Q“ donijela je odluku, da po predlogu Komisije za rashodovanje, rashoduje fotokopir mašinu, čija je nabavna vrijednost 5.000 € i otpisana vrijednosti 4.000€, PDV se obračunava po stopi od 19%.

Glavna knjiga:



Pojašnjenje:


Odluka o rashodovanju
NV=5.000€
OV=4.000€
SV=1.000€
PDV=19%*1.000€=119€

RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO

NV \neq OV, SV>0
(II SITUACIJA: JAVLJA SE LIKVIDACIONI OSTATAK)

- ❖ po osnovu rashodovanja ostaje vrijednost koja je:
- ✓ jednaka sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti ($LO=SV$);

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:



Knjigovodstveno obuhvatanje se vrši:

- 1) NV osnovnog sredstva bi se knjižila u korist računa - Osnovno sredstvo, dok bi se na teret računa - IVOS evidentirala otpisana (amortizovana) vrijednost osnovnog sredstva. Za vrijednost utvrđenog likvidacionog ostataka rashodovanog osnovnog sredstva zaduživo bi račun - Otpaci osnovnog sredstva.

RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO

NV \neq OV, SV>0
(II SITUACIJA: JAVLJA SE LO KOJI JE MANJI OD SV)


Knjigovodstveno obuhvatanje:

- 1) Zadužuju se računi IVOS za otpisanu vrijednost; Roba (Otpaci OS) za vrijednost LO; ostali rashodi (gubici od rashodovanja) za visinu razlike između veće SV i niže vrijednosti LO uvećanog za obračunati PDV;

Odobravaju se računi Oprema za visinu NV i Izlazni PDV za visinu obračunatog PDV;

Napomena:
Ako se polovna oprema koristi do 5 godina, pa se unutar tog perioda izmijene okolnosti zbog kojih je prilikom nabavke knjižen Ulazni PDV, onda se po članu 39. Zakona o PDV-u mora izvršiti ispravka ulaznog PDV-a.

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:




PRIMJER: RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO
(II SITUACIJA: JAVLJA SE LO KOJI JE **MANJI OD SV)**

Na osnovu zapisnika komisije i odluke uprave preduzeća, rashoduje se mašina čija je NV=5.000, a OV=4.000. Sredstvo koje se rashoduje ima likvidacioni ostatak u iznosu od 500. Izvršiti potrebita knjiženja

Pojašnjenje:
 $SV = NV - OV = 5.000 - 4.000 = 1.000$

SV je veća od LO, što znači da je LO moguće pokriti dio gubitka.

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:



PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA

CILJ, NAČIN PRODAJE...

SITUACIJE?

- ❑ Cilj:
 - ❑ Smanjenje troškova;
- ❑ Način prodaje:
 - ❑ Licitacija;
 - ❑ Tender;
 - ❑ Direktna pogodba

○ $PV = SV$

○ $PV < SV$

- Razlika predstavlja ostali prihod (Dobici od prodaje)

○ $PV > SV$

- Razlika predstavlja ostali rashod (Gubici od prodaje)


- **Napomena:** Ostali prihod i ostali rashod se iskazuju po neto principu!

□ Mjenja se struktura aktive ali ne dolazi do smanjenja njene vrijednosti

PV=SV

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti, dok se za iznos prodajne vrijednosti zadužuje račun - Kupci.
-

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:




Dolazi do smanjenja vrijednosti imovine (aktiva)....

Javljuju se gubici od prodaje o.s. (ostali rashodi)...

SV>PV

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti, dok se za iznos BRUTO prodajne vrijednosti zadužuje račun - Kupci. Račun Obaveza za PDV se odobrava za visinu obračunatog PDV-a na PV. Razlika između SV i PV, koja čini kategoriju ostalih rashoda predućeća evidentira se na dugovnoj strani računa, Gubici od prodaje osnovnih sredstva.




Dolazi do povećanja vrijednosti imovine (aktiva)....

Javljuju se dobici od prodaje o.s. (ostali prihodi)...

SV<PV

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
 - I) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti. Za iznos prodajne vrijednosti uvećane za obračunati PDV zadužuje račun - Kupci; a odobrava račun PDV. Ostvarena razlika između više prodajne i niže SV knjiži se u korist prihoda, na potražnoj strani računa - Dobici od prodaje osnovnog sredstava.



PRODAJA STALNE IMOVINE SITUACIJA: SV < PV

1) Prodali smo opremu za 13.500€, a PDV se obračunava po stopi od 19% ($PDV=2.565€$). Njena prvobitna nabavna vrijednost je 40.000€, a amortizovano je u vrijednosti od 32.000€.

Knjiženje u Glavnoj knjizi:


Kupci	OS	IVOS
15.975(1)	1) 40000	1) 32.000
Ostali prihod	Obaveza za PDV	
1) 5.500	1) 2.565	

Napomena!
 $Sv=40.000-32.000=8.000$
 $PV=13.500$
 $SV-PV=5.500$ -ostali prihod

NAPOMENA:
SITUACIJA: DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI
NPR. OPREME

- Ukoliko se preduzeće odluči da proda neku oblik stalne imovine to se knjigovodstveno evidentira:*
- 1) Zadužuje se račun osnovno sredstvo namijenjeno prodaji za SV i račun IVOS za OV a odobrava rns- Osnovno sredstvo

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(03)

POJAM...

- Dugoročno ulaganje određenih novčanih sredstava u druga preduzeća sa fiksnom kamatom, ali bez mogućnosti prodaje bilo koje njegove pozicije koja pripada dugoročnim plasmanima.

KLASIFIKACIJA...

- UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH LICA** (*zavisnih, pridruženih pravnih lica..*);
- DUGOROČNI KREDITI** (*u zemlji, u inostranstvu.., dati matičnim, zavisnim..pravnim licima..*);
- HOV KOJE SE DRŽE DO DOSPIJEĆA** (*obveznice, blagajnički, komercijalni.. zapisi..*);
- OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI** (*date dugoročne kaucije, depoziti..*)

UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH LICA

POJAM, CILJ...

- ❑ Dugoročna ulaganja koja nastaju kupovinom vlasničkih HOV (AD) ili pak udjela drugih preduzeća (DOO) čime se navedena ulaganja pretvaraju u češća;
- ❑ **Uslovi:**
 - ❑ Minimum 10% od osnovnog kapitala...
- ❑ **Cilj:**
 - ❑ Sticanja prava uticaja na poslovanje u preduzeće kod koje ima učešće;
 - ❑ Da mu ulaganje koristi za unapređenje sopstvenog poslovanja

KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

- (1) zaduživanjem računa učešća za visinu NV, a odobrava Tekući račun ili Blagajna, zavisno od toga kako je plaćanje izvršeno.

Grafički prikaz navedenog knjiženja se može se predstaviti na sljedeći način:



DUGOROČNI ZAJMOVI


POJAM...

- ✓ Na ugovoru zasnovane novčane pozajmice jednog preduzeća (davalac kredita) drugom (primalac kredita) sa rokom vraćanja dužim od godinu dana, pri čemu davalac kredita naplaćuje kamatu koja za njega predstavlja finansijski prihod

KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

- (1) odobravanjem računa Tekući račun i zaduženjem računa - Dugoročni plasmani - kredit.

Grafički prikaz navedenog knjiženja se može se predstaviti na sljedeći način:



DUGOROČNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

POJAM

PODJELA

- isprave koje vlasnicima daju prava u odnosu na emitente, u skladu sa Zakonom i pod uslovima emisije:
 - Pravo na hartiju;
 - Pravo iz hartije

○ *S aspekta prava:*

- -*vlasničke;*
- -*dužničke;*

○ *S aspekta ročnosti:*

- -*dugoročne;*
- -*kratkoročne.*

PITANJA????

Hvala na pažnji...